

## SYLLABUS

**1. Puni naziv nastavnog predmeta:**

EKSPERIMENTALNE METODE SAVREMENE FIZIKE-ODABRANA POGLAVLJA

**2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:****3. Ciklus studija:**

2

**4. Bodovna vrijednost ECTS:**

6

**5. Status nastavnog predmeta:** Obavezni  Izborni**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:**

Završen I ciklus studija Fizika

**7. Ograničenja pristupa:**

Studenti II ciklusa odsjeka Fizika

**8. Trajanje / semestar:**

1

1

**9. Sedmični broj kontakt sati:**

9.1. Predavanja:

4

9.2. Auditorne vježbe:

0

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

0

**10. Fakultet:**

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

**11. Odsjek / Studijski program:**

Studenti II ciklusa studija Fizike /Edukacija u fizici i Primjenjena fizika

**12. Odgovorni nastavnik:**

dr. sc. Feriz Adrović, redovni profesor

**13. E-mail nastavnika:**

feriz.adrovic@untz.ba

**14. Web stranica:**

www.pmf.untz.ba

**15. Ciljevi nastavnog predmeta:**

Upoznavanje studenata sa principima, postupcima i instrumentacijom u odabranim eksperimentalnim metodama savremene fizike.

**16. Ishodi učenja:**

Da studenti ovladaju osnovnim fizičkim zakonitostima i pojavama, savremenim konceptima teorije i eksperimentalnih dostignuća u odabranim eksperimentalnim metodama savremene fizike.

**17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:**

Detekcija jonizirajućeg zračenja. Interakcija fotona sa materijom. Interakcije unutar detektora i štita detektora. Elementi GS sistema. Ge detektor. Izvori gama zraka i geometrija izvor-detektor. Analiza spektara. Kalibracija detektora. Granice statičkih odlučivanja. Oblasti primjene gama spektrometrije. Specifičnosti metodologije određivanja radionuklida u životnoj sredini. Primjena software-a GENIE 2000. GS sistem u LDDZZ, PMF. Fizičke i hemijske osobine radona. Potomci radona. Koncentracija, emanacija i transport radona u ambijentalnim sredinama (zemlja, voda, vazduh). Detekcija radona i njegovih produkata raspada u različitim sredinama. Direktne i indirektne metode mjerenja koncentracije aktivnosti radona. Pasivna i aktivna tehnika mjerenja koncentracije radona. Detekcija radona i njegovih produkata raspada pomoću čvrstih detektora nuklearnih tragova. Kalibracija radon dozimetara. Primjena metoda mjerenja radona u zaštiti stanovništva od zračenja. Mjerni sistemi pri LDDZZ PMF. Nastajanje, širenje i detekcija ultrazvuka. Priroda zvučnih talasa. Generator ultrazvuka. Pojave koje omogućuju primjenu ultrazvuka u medicini. Dijagnostički postupak. Načini prikazivanja signala. Biološki efekti upotrebe ultrazvuka. Ultrazvučna aparatura i instrumentacija. Magnetna svojstva atomskih jezgri. Indukcija rezonancije. Relaksacija vremena. Oslikavanje pomoću magnetne rezonancije. Dijagnostički parametri MR-slike. Nastajanje i osobine X – zraka. Radiografske metode. Radiološki uređaji.

**18. Metode učenja:**

Na predavanjima će se izlagati gradivo predviđeno kursom na konceptualnom nivou uključujući određeni broj ilustrativnih primjera. Studenti će kroz praktični rad biti upoznati sa mjernim instrumentima i sistemima koji su obarađeni na predavanjima. Studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima.

**19. Objašnjenje o provjeri znanja:**

Provjeravanje znanja studenata se provodi sljedećim metodama: testovi - parcijalni ispiti i završni ispit.

Testovi se rade nakon odslušane određene tematske cjeline, najmanje 15 sati predavanja. Svi testovi se rade u pismenoj formi. Svaki test sadrži pitanja ili ilustrativne primjere koji se odnose isključivo na pređeno gradivo između testova. Završni ispit je u usmenoj ili pismenoj formi. Student treba da odgovori na postavljena pitanja iz svake oblasti pređene u okviru kursa. Ukoliko student ne položi završni ispit upućuje se na popravni ispit, a ako student ne položi popravni ispit upućuje se na dodatni popravni ispit. Popravni i dodatni popravni ispit se polaže u usmenoj formi.

**20. Težinski faktor provjere:**

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita i utvrđuje se prema slijedećoj skali i uslovima:

	Max bodova	
parcijalni ispiti	50	
Završni ispit	50	
Ukupno:	100	54 (minimum bodova za prolaz)

**21. Osnovna literatura:**

1. J. Slivka, I. Bikit, M. Vesković, Lj. Čonkić, Gama spektrometrija-specijalne metode i primjene, Univerzitet Novi Sad, Novi Sad, 2000.
2. K. Debretin, R.G. Helmer, Gamma and X-ray spectrometry with semiconductor, North-Holland, Amsterdam, 1988.
3. G. Gilmore, Practical Gamma-ray Spectroscopy, Gordon Gilmore, John Wiley & Sons, 2008.
4. F. Adrović, M. Ninković, Radioaktivnost i radijacioni nivoi u okolini termoelektrana, naučna monografija, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, 2005.
5. Durrani, S. A., Ilić, R., Radon measurements by etched track detectors: Applications in radiation protection, Earth sciences and environment, World Scientific Publishing, 1997.
6. F. Adrović, Fizika - odabrana poglavlja iz optike, atomske i nuklearne fizike, Copygraf Tuzla, Tuzla, 2006.
7. P. Fish, Physics and Instrumentation of Diagnostic Medical Ultrasound, Wiley & Sons, John, Incorporated, 1990.
8. J. F. Greenleaf, Tissue Characterization with Ultrasound, Vol.1: Methods CRC Press, 1986

**22. Internet web reference:****23. U primjeni od akademske godine:**

2012-13.

**24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:**

11.06.2012.